


Grade 2



TERM 3



HL TSW



**RESOURCE
PACK**

Thitokgang:

Setshaba

a

m

thata

araba

mang

ama

tlala

thata

botlhe

tlhaba

thusa

neela

akanya

morago

mongwe

abelana

monate

setšhaba

setswaki

rulaganya

botlhale

senokwane

koppana

mokete

phuttha

Nka

rata

go...

Gto

diragagatssa

serno, ke...

Se se

botlhokwa

ka gone...

Se

se tla

thusa...

The background is a repeating pattern of small, light gray icons. These icons represent various educational fields: science (microscope, beaker, globe, atom), mathematics (calculator, ruler, pencil, plus sign), arts (paint palette, pencil, paper), and general education (books, graduation cap, speech bubbles, lightbulb).

BEKE

2

o

b

selo

oma

aba

oba

boa

phepa

metsi

lwala

kotsi

mmoppa

tsoroma

obama

bottle

tsernyā

botlhata

bottlehole

leswe

kgo tlelo

seemo

pono e e siameng

tsela e e

tshwanetseng

tshofofelo

tshenyoy

maaatla

o maaatla

moeteledipele

The background is a repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields: science (flasks, globes, microscopes), mathematics (calculators, rulers, plus signs), arts (paint palettes, brushes), and general learning (books, pencils, lightbulbs).

BEKE

S

Thitokgang:

Boitlhamedidi

l

e

lala

loma

loba

lenala

ema

elela

ebola

emela

raga

lebala

dirisa

kgwele

kgomaretsa

boitlhamedi

tlhabiwake

ditlhong

tokafala

maduo

mokgele

ikaeletse

tswelela

maiteko

ikatisa

Kaletsatsi
lengwe... (re
bolelele ka lefelo
le batsshameki)

Kaletsatsi

le lengwe...

(tihalosa

bothata)

Mme... (tlhalosa go re
motshameki o dirisitse
jang boithamedijwa
gagwe go rarabolola
bothata)

Kwa bofelong...
(batho ba akanya
eng ka motshameki
yo mogolo?)

n

i

nona

nama

ila

ina

inama

inola

imela

bina

losika

nanababela

namola

sweettsa

dikgato

tso tlhe

rotloetsa

thulaganyo

dikaelelo

ternoogo

atlegga

e|wa t|hoko

l|emoso

setswererere

mankgge

mogaka

maddirelong

sekolo sa botaki

Thitokgang:

Dijo tse di

itekane tse ng

r

u

rema

roma

roba

uba

ura

botsa

ntsha

nkga

alafa

sukiri

rororoma

remela

utlolola

itekane tse ng

runnula

tshwara

monate

botsho

itekane tse ng

e e si a n e ng

e e sa siamang

tse di nang le
dikotla

poroteine

mesifa

tlhoma mogopolo

Nako

nngwe

ke ne

ka

leka...

Pele

ke e

leka,

ka...

E ne e
y t l w a a a...

Kwa

bofelelong...

Ke

tla

leka...

Ke akanya gore

e tla... / di tla

utlwala di le...

Ke tla e

leka/di

leka...

Ke rata/ ga ke
rate go leka dijo
tse dintšhwa ka
ntlha ya...



BEKE

6

t

d

tuma

temo

tila

tala

timola

duma

dira

duba

dila

beela

bopapa

mašša

termana

didimala

fitlhola

dirobe

dilalelo

rekisa

phasalatsa

kitsiso

letschwao

moreki

tlhanna

panpiritsiboso

mogwebi

kgwebo

Thitokgang:

Gro tshwenyega

le go boifa

f

g

fofa

fala

fela

fola

falola

goga

gola

gama

gana

nnye

madi

boifa

gagaramala

duelelela

tshwenyegile

makwalo

matshwenyego

gornotsa

tsherepo

utlwile

ritibala

iketile

okometse

menogakaka

Ke ikutlwile ke
tshwenyegile/boifa
fa... (kwala ka se se
dirang gore o ikutlwe
o tshwenyegile/boifa)

Ke ne ke

tshwenyegile/boifa ka

gonne... (Tihalosa gore

ke ka ntlha ya eng o

tshwenyegile/boifa)

Ke ne ke
akan tse... (kwala
ka dikakan yo tsa
gago.)

Kwa bofelong...

(kwala ka gore

go diragile eng

morago ga foo)

Ke ikutlwa ke le
botoka... (kwala ka
se se diragetse ng go
dira gore o ikutlwe o
le botoka)

O ikutlwa o
tshwenyegile/ o ne
o boifa (kwala gore
kwa bofelong go ne
go ntse jang ka se se
diragetseng.)

h

j

hema

huma

jjala

jjela

jja

jjaka

rwele

khai

humaane ga

huhumela

hermelela

mojjaako

ditwatsi

diatlala

dithibamolomo

sethiba molomo le

nko

moggar e

leroborobo

sebolaya ditwatsi
sa go tlhapa diatla

gasagasanane

lermogga

sireletsa

sekgala

elatlhoko

BEKE

9

Thitokgang:

Mafelong a

mangwe

k

p

koba

kika

kala

koloji

pina

pilo

pala

puo

poelo

loeto

naga

etela

lefufa

kokona

koloba

marigga

boikhutso

tlhano

malatši

tsamaya

posokarata

diphororo

lebopo

lewatle

goppotse gae

tlhologeletse gae

tlhwatlhwakgolo

Yo o o

rat e g a n g

Ke kwala go

tswa kwa...

Ke

bone...

O ne

o itse

gore...

Ke

tshwane tse

go...

ke

ikutlwa...

ve

ele tsa...

ka

lorato...

The background is a repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields: science (flasks, microscope, globe), mathematics (calculator, ruler, pencil), art (palette, brush), and general learning (books, graduation cap, speech bubbles).

BEKE 10

buka

baba

sefofane

setlhogo

kgakgamatso

okameitse

mogopolo

bogolo

gak gama


tlhahlo


kgatlhisang thata


bonntsha


mmusimogolo


motlhabani












































































































































































ingredient

setswaki




community

setšhaba




plan

rulaganya




slaughter

tlhaba





sneaky


senokwane



clever


botlhale





gather


phuta/kopana



contribute




thusa/neela




perspective

pono e e siameng / tsela e e tshwanetseng




pollution

leswe/ kgotlelo




devastating

tshenyo




optimistic

tsholofelo




powerful

o maatla




power

maatla




creative

boithamedi




leader

moeteledipele





score

maduo




embarrassed

tlhabiwa ke ditlhong




determined

ikaeletse



goal

mokgele




practise

ikatisa




effort


maiteko



successful




atlega




tutorial


dikaelo



generation




losika




attention



elwa tlhoko/lemotsha



professional



mankge/mogaka



expert






setswerere/mankge




academy

sekolo sa botaki





workshop

madirelong






unhealthy

e e sa siamang




healthy

itekanetseng/ e e siameng




protein

poroteine




nutritious


tse di nang le dikotla



focus



tlhoma mogopolo



muscles

mesifa



delicious

monate




treat

tshwara/ alafa




sweet


botshe



sugar

sukiri






sign

letshwao



advertise

phasalatsa







design

tlhama/ bopa



fresh

masha






entrepreneur

mogwebi






flyer

pampiritsiboso




customer

moreki




business

kgwebo



worries


matshwenyego



worried


tshwenyegile

There, there



comfort

gomotsa



AAAHHH!

afraid

boifa



calm

ritibala/iketlile




trust

tshepo








toss and turn

menogakaka




peeped

okometse



virus

mogare




face mask

sethibela molomo le nko




hand sanitiser

sebolaya ditwatsi sa go tlhapa diatla




pandemic

leroborobo




protect


sireletsa




spray





gasagasa



distance



sekgala




hankerchief

khai



country



naga



notice



elatlhoko




visit

etela




travel

tsamaya



holiday

boikhutso




postcard

posokarata




beach

lebopo



waterfall

diphororo



homesick





gopotse gae / Tihologeletse gae





ocean

lewatle





imagination

mogopolo




expensive

tlhwatlwakgolo




wonder

gakgamala



ancient

bogologolo




reveal

bontsha




description

tthaloso




emperor

mmusimogolo



magnificent

kgatlhisang thata



gladiator

motlhabani

VS



enemy



baba